

Exhibit A

<u>Exhibit Number</u>	<u>Docket Number</u>	<u>Designation</u>
1	Dkt. No. 276-1	Public
2	Dkt. No. 276-2	Public
3	Dkt. No. 276-3	Public
4	Dkt. No. 276-4	Public
5	Dkt. No. 276-5	Seal
5A	Dkt. No. 276-192	Redact
6	Dkt. No. 276-6	Public
7	Dkt. No. 276-7	Public
8	Dkt. No. 276-8	Public
9	Dkt. No. 276-9	Public
10	Dkt. No. 276-10	Public
11	Dkt. No. 276-11	Public
12	Dkt. No. 276-12	Public
13	Dkt. No. 276-13	Public
14	Dkt. No. 276-14	Public
15	Dkt. No. 276-15	Public
16	Dkt. No. 276-16	Public
17	Dkt. No. 276-17	Public
18	Dkt. No. 276-18	Public
19	Dkt. No. 276-19	Public
20	Dkt. No. 276-20	Public
21	Dkt. No. 276-21	Public
22	Dkt. No. 276-22	Public
23	Dkt. No. 276-23	Public
24	Dkt. No. 276-24	Public
25	Dkt. No. 276-25	Public
26	Dkt. No. 276-26	Public
27	Dkt. No. 276-27	Public
28	Dkt. No. 276-28	Public
29	Dkt. No. 276-29	Public
30	Dkt. No. 276-30	Public
31	Dkt. No. 276-31	Public
32	Dkt. No. 276-32	Public
33	Dkt. No. 276-33	Public
34	Dkt. No. 276-34	Public
35	Dkt. No. 276-35	Public
36	Dkt. No. 276-36	Public
37	Dkt. No. 276-37	Public
38	Dkt. No. 276-38	Public
39	Dkt. No. 276-39	Seal

40	Dkt. No. 276-40	Public
41	Dkt. No. 276-41	Public
42	Dkt. No. 276-42	Public
43	Dkt. No. 276-43	Public
44	Dkt. No. 276-44	Public
45	Dkt. No. 276-45	Public
46	Dkt. No. 276-46	Public
47	Dkt. No. 276-47	Public
48	Dkt. No. 276-48	Public
49	Dkt. No. 276-49	Public
50	Dkt. No. 276-50	Public
51	Dkt. No. 276-51	Public
52	Dkt. No. 276-52	Public
53	Dkt. No. 276-53	Public
54	Dkt. No. 276-54	Public
55	Dkt. No. 276-55	Public
56	Dkt. No. 276-56	Public
57	Dkt. No. 276-57	Public
58	Dkt. No. 276-58	Public
59	Dkt. No. 276-59	Public
60	Dkt. No. 276-60	Public
61	Dkt. No. 276-61	Public
62	Dkt. No. 276-62	Public
63	Dkt. No. 276-63	Public
64	Dkt. No. 276-64	Public
65	Dkt. No. 276-65	Public
66	Dkt. No. 276-66	Public
67	Dkt. No. 276-67	Public
68	Dkt. No. 276-68	Public
69	Dkt. No. 276-69	Public
70	Dkt. No. 276-70	Public
71	Dkt. No. 276-71	Public
72	Dkt. No. 276-72	Public
73	Dkt. No. 276-73	Public
74	Dkt. No. 276-74	Public
75	Dkt. No. 276-75	Public
76	Dkt. No. 276-76	Public
77	Dkt. No. 276-77	Public
78	Dkt. No. 276-78	Public
79	Dkt. No. 276-79	Public
80	Dkt. No. 276-80	Public

81	Dkt. No. 276-81	Public
82	Dkt. No. 276-82	Public
83	Dkt. No. 276-83	Public
84	Dkt. No. 276-84	Public
85	Dkt. No. 276-85	Public
86	Dkt. No. 276-86	Public
87	Dkt. No. 276-87	Public
88	Dkt. No. 276-88	Public
89	Dkt. No. 276-89	Public
90	Dkt. No. 276-90	Public
91	Dkt. No. 276-91	Public
92	Dkt. No. 276-92	Public
93	Dkt. No. 276-93	Public
94	Dkt. No. 276-94	Public
95	Dkt. No. 276-95	Public
96	Dkt. No. 276-96	Public
97	Dkt. No. 276-97	Public
98	Dkt. No. 276-98	Public
99	Dkt. No. 276-99	Public
100	Dkt. No. 276-100	Public
101	Dkt. No. 276-101	Public
102	Dkt. No. 276-102	Public
103	Dkt. No. 276-103	Public
104	Dkt. No. 276-104	Public
105	Dkt. No. 276-105	Public
106	Dkt. No. 276-106	Public
107	Dkt. No. 276-107	Public
108	Dkt. No. 276-108	Public
109	Dkt. No. 276-109	Public
110	Dkt. No. 276-110	Public
111	Dkt. No. 276-111	Public
112	Dkt. No. 276-112	Public
113	Dkt. No. 276-113	Public
114	Dkt. No. 276-114	Public
115	Dkt. No. 276-115	Public
116	Dkt. No. 276-116	Public
117	Dkt. No. 276-117	Public
118	Dkt. No. 276-118	Public
119	Dkt. No. 276-119	Public
120	Dkt. No. 276-120	Public
121	Dkt. No. 276-121	Public

122	Dkt. No. 276-122	Public
123	Dkt. No. 276-123	Public
124	Dkt. No. 276-124	Public
125	Dkt. No. 276-125	Public
126	Dkt. No. 276-126	Public
127	Dkt. No. 276-127	Public
128	Dkt. No. 276-128	Public
129	Dkt. No. 276-129	Public
130	Dkt. No. 276-130	Public
131	Dkt. No. 276-131	Public
132	Dkt. No. 276-132	Public
133	Dkt. No. 276-133	Public
134	Dkt. No. 276-134	Public
135	Dkt. No. 276-135	Public
136	Dkt. No. 276-136	Public
137	Dkt. No. 276-137	Public
138	Dkt. No. 276-138	Public
139	Dkt. No. 276-139	Public
140	Dkt. No. 276-140	Public
141	Dkt. No. 276-141	Public
142	Dkt. No. 276-142	Seal
143	Dkt. No. 276-143	Public
144	Dkt. No. 276-144	Public
145	Dkt. No. 276-145	Public
146	Dkt. No. 276-146	Public
147	Dkt. No. 276-147	Public
148	Dkt. No. 276-148	Public
149	Dkt. No. 276-149	Public
150	Dkt. No. 276-150	Seal
151	Dkt. No. 276-151	Public
152	Dkt. No. 276-152	Seal
153	Dkt. No. 276-153	Public
154	Dkt. No. 276-154	Public
155	Dkt. No. 276-155	Public
156	Dkt. No. 276-156	Seal
157	Dkt. No. 276-157	Public
158	Dkt. No. 276-158	Public
159	Dkt. No. 276-159	Public
160	Dkt. No. 276-160	Public
161	Dkt. No. 276-161	Public
162	Dkt. No. 276-162	Public

163	Dkt. No. 276-163	Public
164	Dkt. No. 276-164	Public
165	Dkt. No. 276-165	Public
166	Dkt. No. 276-166	Public
167	Dkt. No. 276-167	Public
168	Dkt. No. 276-168	Public
169	Dkt. No. 276-169	Public
170	Dkt. No. 276-170	Public
171	Dkt. No. 276-171	Public
172	Dkt. No. 276-172	Public
173	Dkt. No. 276-173	Public
174	Dkt. No. 276-174	Public
175	Dkt. No. 276-175	Public
176	Dkt. No. 276-176	Omitted
177	Dkt. No. 276-177	Public
178	Dkt. No. 276-178	Public
179	Dkt. No. 276-179	Public
180	Dkt. No. 276-180	Public
181	Dkt. No. 276-181	Public
182	Dkt. No. 276-182	Public
183	Dkt. No. 276-183	Public
184	Dkt. No. 276-184	Public
185	Dkt. No. 276-185	Public
186	Dkt. No. 276-186,	Public
187	Dkt. No. 276-187	Public
188	Dkt. No. 276-188	Public
N/A	Dkt. No. 276-189	Public
181	Dkt. No. 276-190	Public
186	Dkt. No. 276-191	Public
5A	Dkt. No. 276-192	Redact
548	Dkt. No. 321-2	Redact
549	Dkt. No. 321-3	Public
550	Dkt. No. 321-4	Public
551	Dkt. No. 321-5	Public
552	Dkt. No. 321-6	Public
553	Dkt. No. 321-7	Public
554	Dkt. No. 321-8	Public
555	Dkt. No. 321-9	Public
556	Dkt. No. 321-10	Public
557	Dkt. No. 321-11	Public
558	Dkt. No. 321-12	Public

559	Dkt. No. 321-13	Public
560	Dkt. No. 321-14	Public
561	Dkt. No. 321-15	Public
562	Dkt. No. 321-16	Public
563	Dkt. No. 321-17, 19	Public